



# Mehlopi Ya Thuso

## Letsatsi la Lefatshe la ho Balla Hodimo 2021

Dikeletso tse molemo bakeng sa ho abelana pale le bana ba keretjhe

**Fofang, bohle, fofang!** e loketse ho ballwa hodimo bakeng sa bana ba dilemo tse 6 ho ya hodimo, empa sena ha se bolele hore bana ba banyenyane ba keke ba natfelwa ke pale ena le bona! Mehopolo e itseng ke ena mabapi le kamoo o ka abelanang pale le bana ba dilemo tse pakeng tsa tse 3 le tse 6.

### Pele

- ★ Matsatsi a mmalwa pele o abelana pale le bana, e bale makgetlo a mmalwa. Itlwaetse pale eo hantle ho lekaneng ele hore o tle o kgone ho e pheta hape ka tsela ya hao.
- ★ Nahana ka di-tsela tsa ho etsa pale hore e phele.
  - Hlahisa pale ka tsela e tlang ho tsosolosa **thahasello** ya bana. Ho etsa mohlala: **Ngola lengolo le reng: 'Ke mang ya batlang ho tla le nna leetong ka bese ho etela Nkgono? Ka lerato Afrika.** 'Bea lengolo sebakeng seo bana ba tlang ho le fumana mme ha ba le fumane, ba **balle** lona. Sebedisa ditulo ho etsa 'ditulo' tsa bese
  - Batla dikarolo tsa pale moo bana ba ka kenellang le bona. Ho etsa mohlala: **ho etsa diketso tsa pina ya Josh.**
  - Ke dipontsho dife tsa sefahleho le tsa mmele tseo o ka di sebedisang ha o ntse o pheta pale? Ho etsa mohlala: **HO BOSOSELA le HO DUMEDISA KA LETSOHO** jwaloka Nkgono setopong sa bese.
  - Bokella mme/kapa o etse tse ding tsa dintho tse boletsweng paleng ho ba bontsha ha o ntse o pheta pale. Ho etsa mohlala: **mokotla o jarwang o nang le dipampiri ka hare, sefofane sa pampiri.** Kapa jarolla le ho hatisa ditshwantsho tsa pale ho [www.nalibali.org](http://www.nalibali.org)
- ★ Ikwetlise ho pheta pale.

### Nakong ya

- ★ Tsebisa pale baneng mme ebe o ba phetela yona.

### Kamorao

- ★ Botsa dipotso tse bulehileng ho kgothaletsa bana ho nahana le ho bua ka mehopolo e amanang le pale, ho etsa mohlala: **Na o ka kgetha ho ba sefofane kapa ho ba bese? Hobaneng?**
- ★ Mmoho, iketseng eka le ntho e fofang. Efa e mong le e mong sebaka sa ho bolela hore yena ke eng.
- ★ Kopa bana hore ba:
  - etse ditekete tsa bese kapa ba **take** ditshwantsho tse mabapi le pale ka dikerayone, dikoki, pampiri le dikere.
  - **bapallang** beseng eo le e entseng. (Hape ba ka nna ba **aparela** leeto!)
  - bopang diketsahalo hape tse tswang paleng le sebedisa hlama ya ho bapala kapa letsopa.
  - ahang difofane kapa dibese ka dintho tse resaekelwang (jwaloka khateboto, mabokoso, dirolo tsa ditoulo tsa pampiri, dikwahelo tsa dibotlolo), sekgomaretsi, dikere le pente.

Se leng bohlokwa haholo, **Natfelwang!**

E hlalitswe bakeng sa Nalibali ke PRAESA [www.praesa.org.za](http://www.praesa.org.za)



T: +27 (21) 448 6000

E: [info@nalibali.org](mailto:info@nalibali.org)

[www.nalibali.org](http://www.nalibali.org)

[www.nalibali.mobi](http://www.nalibali.mobi)

[nalibaliSA](https://www.facebook.com/nalibaliSA)

[@nalibaliSA](https://twitter.com/nalibaliSA)

[@nalibaliSA](https://www.instagram.com/nalibaliSA)

